

12006

Koɔrisene baarada

baara

kalan

ka

ŋyεsin

balikukalan

tεlimanw

ma



1985

Nin gafe in nesinnen don balikukalan teliman ma, minnu bε kε tilema fε kɔɔri sene baarada yɔɔ dɔw la.

O kalan ninnu delila ka kε dɔgɔkun segin kɔno :

- dɔgɔkun naani de bε kε ka kalandenw dege kalanje la, ani sεbenni ni jate.
- dɔgɔkun fila bε kε ka dɔgɔkun naani ninnu ka baara dafa, ka kalandenw ka dɔnniya sinsin.
- dɔgɔkun fila bε kε ka kalandenw dege baara dama dɔw la.

O dɔgɔkun fila ninnu bε kε ka kalandenw dege baara minnu na, gafe in ka kuma nesinnen don o baara kalan cogo de ma.

O cogo file nin ye :

- karamɔgɔ bε kalanden dɔ bila ka gafe nin ka kumaw kalan ka landen tɔ bεε jε na.
- n'o kera, karamɔgɔ bε jininkali kε, k'a dɔn ni jefɔli bεε faa muyara kojuman kalandenw fe.
- jefɔli mana faamuya ka ban, degeli bε kε :

tɔn ka sεben minnu bε kofɔ gafe nin kɔnɔ, olu lafa cogo bε jira kalandenw na :
 karamɔgɔ ni kalandenw bεε bε je ka o sεben lafa walamba la fɔlɔ fo bεε k'a cogo faamuya.
 O kɔ fe, sεben bε di kalanden kelen kelen ma, bεε k'i ta lafa ka jε.
 Sεben lafa bε kε ka tali kε tɔn dɔw ka walew la, i n'a fɔ baliku kalan bε kε dugu min kɔnɔ, o dugutɔn ; walima, kalandenw bɔra dugu minnu na, o dugutɔnw.

fεn o fεn bε kofɔ gafe nin kɔnɔ, ni degeli ka kan kε o la, i n'a fɔ jatemine mansin, basikili, foro suma, bagan furakeli, an'a jucɔnnaw, karamɔgɔ bε feere tige, walasa o fεn ninnu cogo ka se ka jira kalandenw na, bεε ka se k'i dege o la.

Baara minnu be kofo gafe nin kono, olu file nin ye :

Balikukalan

1. balikukalan dugu kono
2. kunnafoni dama daw

Je 3, fo Je 11

je 4, fo je 7
je 8, fo je 11

Juru ta - juru kani

1. minenw nini cogo
2. minenw nali dugu kono
3. mangasa baara
4. tilali
5. juru kani

Je 13, fo Je 24

je 14 ani je 15
je 16 ani je 17
je 16 ani je 17
je 18, fo je 23
je 24

Soro yiriwali

1. foro suma
2. tere furakeli
3. kalan foro
4. cikeda kunnafoni seben

Je 25, fo Je 32

je 26 ani je 27
je 28, fo je 30
je 31
je 32

Sannifeere

1. sannifeere ke cogo
2. koori numan soro cogo
3. sannifeere laben cogo
4. sannifeere jekulu
5. koori taali izini la
6. koori wari sarali

Je 33, fo Je 53

je 34
je 35 ani je 36
je 37, fo je 39
je 40, fo je 49
je 50
je 51, fo je 53


San wari jate bo siraw

1. kesu nefoli seben
2. ninan tono jatemine cogo
3. warije yelema cogo ninan
4. san nata baaraw
5. jatemine mansin

Je 55 fo Je 67

je 56 ani je 57
je 58 ani je 59
je 60, fo je 62
je 63
je 64, fo je 67

balikukalan



1. Balikukalan dugu kono

Balikukalan kun

An ka dugu kono, seueke yorow la, mogo caman be yen, minnu te se kalan na : u ma tubabu kalan ke, u ma larabu kalan ke, wa min nu yere ye dounin ke nin do la kelen na, olu ma taa ne kosebe, u m'a faamuya ten walasa ka se ka tow kalan, walima ka baara were ke n'u ka douniya ye.

Balikukalan min be ke i yere wolo kan na, o be no goya i ma, a b'i dege kalanni, ani sebenni, ani jateminne cogo be la.

Kalandenw ye balikuw ye, karamoga fana ye baliku ye.

A kun ye walasa i be se

- k'i ka fotaw seben, k'a sebennen kalan, ka jateminne ke
- o kofe, k'i janto dugu ton na, k'a lakana juru don, sannifeere, minenw ninini sira fe.
- ka douniya kura sorc seue, keneya ni bagan mara siratige la.

Balikukalandenw

Jon ni jon ka kan ka kalan dugu kono ?

- a folofol be ke dugu korenabola law ye
- a filanan, dugu mogo bee : ce ani muso

Mogo joli ka kan ka kalan folofol dugu korenabo kama ?

- fo ka se mogo mugan nogon ma, minnu joyer be ton kono, ka tila cikeda ni nogon ce.
- a ka kan ka ke mogo basigilenw ye, minnu si b'a ta san mugan,
- fo ka yelen.

Balikukalan taabolo numan

fo k'a ke dugu mogo bee haminanko ye.

ka mogo kelen walima mogo fila sugandi, minnu ka baara jesinnen don kalan sinsinin ma : u be ke kalan korenabola law ye dugu kono.

kalan korenabola law ka baara :

- u b'u jija, kalanso ka jo, ka minenw bila a kono.
- ka kalandenw jesin kalan ma.
- ka kalandenw seben : mogo 20 nogon san o san, hakaja du o du kalanden kelen.
- k'u janto kalandenw ni karamoga nali cogo la kalanso kono.
- ka kalankeminenw nin, i n'a fo : gafew, lakere, petoroli, ani fen werew,
- ka ben ke kalan ke don ani kalan ke waati kan.

Balikukalan karamogo

Balikukalan karamogo sugandi cogo

- a ka ke dugu den ye,
- a ka ke mogo kalannen ye,
- a kana ke yaala mogo ye,
- a ka ke mogo laadiri ye, kunnakenema, hakili sigilen.

Karamogo ka baara

- a be kalandenw kalan.
- kalanso n'a kono minen bee b'a ka mara la.
- a be kalanso nali seben laben.
- a be balikukalan kuntigi deme kiimeli la.
- a be kalan kunkow jefo kalan jenabolaw ye.

Kalanso minenw

- gafew : kalanje ni sebenni, jate, karamogo demenan.
- sebennikelanw : lakere, kerayon ni bikiw.
- walamba, walandenninw, kayew.
- eregili jaamanjan ni eregili surunmanninw.
- lanpanw.
- karamogo sigilan ni tabali.
- gafe mara kesu.

Kalanso jecogo

- a be ke, i n'a fo ja b'a jira cogo min
- jojan : metere 8. jecurun : metere 5.
 - kundama : metere 3 (biriki sira 12 fo 20).
 - biriki dalen 1200, walima biriki banamini 2100.
 - toli 50.
 - da kelen ni fintiri 5.


Kalan kecogo

a kera kalanje degeli ye, walima sebenni, walima jate, karamogo b'i sinsin karamogo demenan kan, ka kalandenw dege, karamogo demenan b'a fo k'a pereperelatige cogo min.

Karamogo k'i joyoro don, n'o ye ka kalandenw deme,

- u yere ka se ka dönniya jini gafe kono,
- u yere ka se ka dönniya soro u yere ma.

Kalanso ja



Kalanso nali kaye

Kunnafo ni minnu ka kan ka di kalanden kan, olu be səben kalanso təgəwele kaye ne fələ kan, i n'a fə : təgə ni jamu, si hake, cə wali muso, a nini cərimə n'a cərçeyəcə cikeda la.

Kalanso tɔgɔwele kaye ñe tɔw bɛ ke ka kalandenw nali sɛben don o
don.

Nalen bε taamashyεn ni + ye. Nabali bε taamashyεn ni o ye. Nabiya kun bε se ka sεben kunnafoni yçrc la.

2. Kunnafoni dama dɔw

Mɔgɔ mana balikukalan gafe ninnu kalan ka ban (n'o ye "kaalanje ni səbenni" ye, ani "jate"), i bɛ se ka kumaw səben, k'u kalan, ani ka jatemine ke, i n'a fɔ kafoli, dəbəli, sigiyɔrɔmali ni tilali.

Gafe ninnu kɔnɔ, ɲefɔli te caya kosəbe, walasa kalan ka nɔgɔya kalandenw bolo :

- jate kəcogo bɛ fɔ k'a sɔrɔ a ma janya kalanden ka jate ke cogo kɔrɔ la, n'o ye dala jate ye.
- kalanje ni səbenni bɛ kalan ka tali ke kalandenw ka fɔlen kɔrɔw la, i n'a fɔ, kuma bɛ fɔ cogo min, k'a səben ten, k'a kalan ten.

Kunnafoni dɔ wərew bɛ se ka di jateminé ke cogo ani kalanje ni səbenni kəcogo la, minnu b'a to karamɔgɔ ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. O faamuyali in bɛ se ka ke sababu ye kalandenw dege ko bɛ nɔgɔya a bolo.

O kunnafoni dɔw file nin ye.

Bamanankan signi

A səbenna "kalanje ni səbenni" gafe kɔnɔ, a ne 47 la, ko bamanan kan signiden suguya ye fila ye.

I komin fɔlɔfɔlɔ bamanankan tun te səben, tɔgɔ ma sɔrɔ o signiden suguya fila la an bənbaw fe. Nka, kɔsa in na, mɔgɔ dɔw y'i miiri o konɛ in na. U ye min sɔrɔ, olu file nin ye :

- signiden suguya fɔlɔ, n'o ye a, e, ε, i, o, ɔ, u, u y'olu wele ko "dafalen". O kɔrɔ ye ko o signidenw dafalen bɛ u yere ma. Bawo, kɔrɔ b'u la, hali n'u bɛ u dan ma.
- ni "n" səbenna o dafalen kinin fe, u b'o wele ko "nunnadafalen". Bawo, a fɔtɔ, a bɛ ke, i n'a fɔ i bɛ kuma i nun na.
- n'o dafalen səbenna siŋe fila, u b'o wele ko "dafalen samalen". Bawo, a fɔtɔ, a bɛ sama.
- signiden suguya filanan, n'o ye b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ɲ, ɳ, p, r, s, sh, t, w, y, z, u b'ou wele ko "dafata". Bawo, u te se ka kalan u dan ma kumasen kɔnɔ ni dafalen ma ke k'u dafa.

ni "n" səbenna o signiden numan fe, u b'o wele ko "nunnadafata". Bawo, a fɔtɔ, a bɛ ke, i n'a fɔ i bɛ kuma i nun na.

Kanje ni daje

Kanje

Dafalen kelen mana ke, o be se ka kalan, i n'a fo "u". Dafalen mana ke dafata kininfé, o fila be kalan ka ke kelen ye, i n'a fo "nu".

O fen ninnu minnu be kalan kelen ye, olu be wele ko "kanje"

Daje

Kanje de be tugu njogon na ka kuma. Nka, n'i be kuma, i be kuma minnu fo, korc de b'olu la.

O kuma kelen kelen, ni korc b'a la, u b'o wele ko "daje".

N'i y'a laje, i n'a ye ko

- daje dow ye kanje kelen ye, i n'a fo "ba", "taa", "du", "u".
- daje dow ye kanje fila ye, i n'a fo "bana", "dgogo".
- dow ye kanje saba ye, i n'a fo "jabibi".
- dow ye kanje naani ye, i n'a fo "niwakini".
- dow yere be teme o kan, i n'a fo "fitirinwaleya".

Kuma sebencogo

N'i be sebenni ke, i k'i janto a la tuma bee ko

- kanje minnu be tugu njogon na ka ke daje kelen ye, olu ka kan ka ncoro njogon na, sebenni keto.
- o n'a fo, n'i b'a fe ka "misiri" togo seben, i kan'a seben abada ko "mi si ri". Nka, i ka kanje saba ninnu seben k'u ncoro njogon na : "misiri".
- daje ni njogon ce sa, i be yoro sebenbali do to, k'u be njogon na kojuman, i n'a fo : "Sidiki donna misiri kono".

N'i y'i janto kuma fila in na, i mana min seben, o be faamuya joona a kalanbaga fe.

Jatedenw sigicogo jateso kōnō

I mana jate sēben cogo dōn jateso kōnō, o bē ke sababu ye ka da dafabaliw ni foro kēnē jatemine cogow faamuyali nōgōya i bolo.

Jatesow :

| Miliyon sere | | | baa sere | | | Baa nōna sere | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| kemē w ka so | biw ka so | kelenw ka so | kemew ka so | biw ka so | kelenw ka so | kemew ka so | biw ka so | kelenw ka so |
| | | | | | | | | |

Jateso in kōnō, i bē miliyon serew ni baa serew ni baa nōna serew ye ; o y'a sereba saba ye.
baa sere bē cemance la, miliyon sere bē numan fē, baa nōna sere bē kininfē.

So saba bē sere in kelen kelen kōnō : o ye kelenw, biw, ani kemew ka so ye.

Baara kēcogo ni sēben in ye

Jateden kelen kelen bē sigi a ka so kōnō, o yere faamuya ka teli ni mōgōw bē kuma.

N'i bē jatedenw kalan jateso kōnō, i b'i kōlōsi "ani" ni" fō yōrow la.

- "ani" bē fō n'i bē bō sere dō kōnō, ka na dō wēre kōnō.
- "ni" bē fō n'i bē jateden kalan so kōnō, k'a sōrō i ma bō sere kōnō.

misali : an ka 2 585 671 kalan

miliyon fila ani baa kemē duuru ni ba bi seegin wōrō ni duuru ani kemē wōrō ni bi wolonwula ni kelen.

Jateminε

1. kafoli

$$\begin{array}{r} 21 \\ + 24 \\ \hline 45 \end{array} \quad \text{walima} \quad 21 + 24 = 45$$

a kalan cogo : mugan ni kelen ani mugan ni naani, o ye bi naani ni duuru ye.

kafoli γօրօw : 21 ni 24 ye kafotaw ye.

45 ye sօrօlen ye.

+ ye kafoli taamasinyen ye. A bε kalan "ani" walima
"n"
= ye kεjεlan ye. A bε kalan : "0 ye... ye".

2. Dəbəli

$$\begin{array}{r} 5 \\ - 3 \\ \hline 2 \end{array} \quad \text{walima} \quad 5 - 3 = 2$$

a kalan cogo : 3 ye bօta ye.

2 ye tօ ye.

- ye dəbəli taamasinyen ye. A bε kalan
"bօlen".

3. Sigiγօrօmali

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline 8 \end{array} \quad \text{walima} \quad 4 \times 2 = 8$$

a kalan cogo : naani sigiyօrօma fila ye segin ye.

sigiyօrօmali wօrչy :

4 ye sigiyօrօmata ye

2 ye sigiyօrօmalilan ye.

8 ye sigiyօrօmalan ye.

x ye sigiyօrօmali taamasinyen ye. A bε kalan "sigiyօrօma".

4. Tilali

$$\begin{array}{r} 14 \\ 2 \frac{3}{=} 4 \end{array} \quad \text{walima} \quad 14 : 3 = 4$$

a kalan cogo : tan ni naani tilalen saba ye, o ye naani ye ; a tօ ye
fila ye.

tilali γօրօw : 14 ye tilata ye


3 ye tilalilan ye.

4 ye niyօrօ ye.


2 ye tօ ye.

— walima : ye tilali taamasinyen ye. a bε ka
lan "tilalen"

| =



Juru ta - juru kani



1. Minen minnu be se ka jini

- Minen minnu be se ka jini**
- Cikeda be samiyé nesigi ni mun ye ? suman siw, nögow, furaw, baarakeminenw.
suman siw ni nögow ni furaw be jini san o san. Baarakeminenw be mago ne san caman kono.
 - Cikeda b'i sinsin mun ni mun kan k'a magoñeminew jini ?
a b'i hakili da yoro dama daw kan :
baarakelaw hake ni mögö balotaw hake,
kene seneta mumë,
bolo koro minenw ni bolo koro balo,
san temenenw ka soro
juru talen saracogo.
 - duguyiriwatón cikeda kelen kelen bee ka kan ka nin wale ninnu bee labato, walasa :
 - ton k'a ka minenjiniseben laben,
 - ton ka se k'a ka minen jinitaw si don,
 - tonden si ka juru kana caya a ka soro ma.
 - duguyiriwatonden bee be wele tonsigi kerenkerennen na,
ka bee ka minen nininenw segesegé, walasa k'a don ko sa
riya minnu sigira, u y'u labato,
ka kunnafoni di tonden bee ma minenw songo kan, juru
sariyaw kan, ani juru nebilaw sarata la.
ka koori sene lakoliden ladonniya baara kelenw na,
walasa a ka laadili kan di, walima ka filiw latilen.
K'a pereperelatige bee ye ko nögöni bagaji juru man
kan ka san si.

Minen be jini cogo di ?

- N'an b'an ka dugu magoñeminew jini, an b'a ke k'an hakili to minenw na, minnu ye san si,
- jekulu be sigi, jekulu min ka baara be nesin juru koñew ma :
ka juru nebilaw sarali kolosi u di tuma na sebennikela ma,
ka segesegeli ke cikela bee ka minen nininen kan, k'a da u kelen kelenna se kan,
a b'i jan to kosebe cikedaw la, cikeda minnu ye gelyea soro u
ka san temenen juru ko la.
- minenjiniseben be lafa,
- juru nebila ni minenjiniseben lafalen be lase lakoliden kuntigi ma.

Karamojo be misalikeminne jini seben lafali kan nin cogo in na :

kalanden kelen kelenna bee b'i ka minen jininew fo,
do b'o seben walamba kan.

u be je ka bee ta segesegé, ka filiw latilen.

kalandenw be soro ka minenpini seben lafa u yere ye.

Minenjininiseben

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Dugu | Iakoliden sigiyoro | | | |
| Iakoliden kuntigi | mara kuntigi | | | |
| Koori kene | | | san 1 juru | san 3 juru |
| kaba kene | | | | |
| nogofin bore hake | dabanana | | | |
| nogofe bore hake | dabafin | | | |
| furaji litiri 5 | dannike mansin | | | |
| binnagasi fura (koori) | ciwara | | | |
| binnagasi fura (kaba)..... | ponpe pilima | | | |
| sijolan | wotoro | | | |
| bagan balo | | | | |
| misi kogo | | | | |
| tere fura | | | | |
| kalo | tile | san | | |
| ton kuntigi bolono | | | | |

Segin be ke minenjininiseben kan

- ka minen kafo jogaon kan, minnu ye suguya kelen ye,
- ka jininiseben laben.

2. Minenw nali dugu kono

Ni mobili sera dugu kono

- mobili bolila be minensamasaben di dugu yiriwa ton ka lasigiden ma.
- minen nalen bee suguya kelen kelen be jigin u dan ma.
- mangasatigi be minenw dan mobilitigi ne na. A b'u hake sanga ni minen sama seben kono ta ye.
- ni jatew ye noggon ta, a b'i bolono bila seben in kan.
- ni do y'a je, walima ni tijenen yera minenw ce la, a b'o hake dantige seben in kan, ka soro k'a bolono bila seben kan, ka tila ka lakoliden kuntigi ladonnnya a la.
- ton ka lasigiden be seben jeman ta, ka bilenman segin mobilitigi ma.

Mun na, segesegeli be ke ?

- bolono bilalen ko minensamasaben kan ton lasigiden fe, o b'a jira ko minenw kera ton ta ye, wa dugu ka kan k'u sara.
- a kun ye fana, ka se ka fije kolosilentw fo joona minen samabagaw ye.
- k'a sementiya ni minenw nalen ni nininen hake ye kelen ye.

3. Mangasa baara

Mun na, mangasatigiya ka kan ka di mogoo kelen ma ?

minen nalen ninnu ye nafolo de ye : mangasa konjin ka soro mogoo kelen pe bolo, n'ale de be nininka mangasa kopee bee la.

Kunnafooni be soro cogo di mangasa minenw donni n'u boli la ?

- minen suguya kelen o kelen n'a kunnafooni seben don.
nin yoro ninnu b'u la : don, nefoli, dontaw, botaw, to.
- mobili min nana ni minenw ye, ani seben min dara minenw kan, fo k'u nimorow sigi nefoli yoro la dontaw la.
- botaw yoro la, hake min bora tile kono, o de be seben.

Mangasatigi ka baara

- ka mangasa kunnafonisebenw lafa,
- ka jo ni baara k'ecogo numan ye, minenw donni n'u boli waati la (dabaw, noggow, furaji, o n'a noggonnaw).
- ka jo ni mangasa yere ladonni ye (bili, da, kogo), walasa ka minenw tanga sanji ma.
- k'i jan to minenw bila cogo la. Ka borew sogolon, k'a soro u ma gun kogo la. Noggoo ni furaji kana se noggon ma.

An ka minənsamasəben kənə fənw lajə, k'an dege a kalancogo la :

kɔɔri sene baarada (C.M.D.T.)

sama cibaga : minənw jigin yoro :
 (station expéditrice) (station destinataire)

lasebaga tɔgɔ (transporteur) :

Minənsamasəben nimərɔ
(bordereau d'expédition N°)

| hake (nombre) | siya (genre) | girinya (poids) | da (quantité) | minənw suguya (nature de la marchandise) |
|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|
| | | | | |

Cikə don (expédié le) :

minen kofəlen sɔrɔli səmentiyara an fe (reçu la marchandise ci-dessus)
 minen tabaga (le destinataire) minen lasebaga (le transporteur)

bolonɔ (signature)

Mangasa kunnafonisəben

siya.....

| don | ŋefoli | don-taw | bo-taw | tɔ |
|-----|--------|---------|--------|----|
| | | | | |

Mangasa kunnafonisəben kelen kelen ka di kalanden bεε ma.
 baara bε kε ni səben in ye cogo di ?

4. Tilali

Tilali be ke cogo di ?

- ka nɔgɔ ni furaji tila u don waati yere la, i n'a fo, furaji te tila k'a sɔrɔ furakeli tuma ma se.
- ka cikeda bεs wele tilali tuma na, walasa mangasatigi fana kana degun mɔgɔ makɔnɔni na sɛnɛke waati la.
- minenjinisèben be ta, ka cikelaw tɔgɔ wele, k'o ñefo.
- tilali kaye be ta, ka talen so lafa.

Mun na, nin ke cogo in ka kan ka matarafa ?

- ka magoñe minenw tanga tijeni ma (nɔgɔ, furaji...)
- dugu yiriwa tɔn ka tilali o tilali la, tɔn ka kan k'a hakili to sɛnɛke cogo ñuman matarafali la cikedaw fe.
- ka si dita keñe ni foro keñe sumanen ye.
- ka nɔgɔ dita bεre bεn keñe dannen ma, k'a di k'a da danni waati kan ani foro ka sun sɔrɔ kan.
- ka furaji di k'a da furakeli fɔlɔ ke waati kan.

Juruseben lafali

- segin be ke tilalikaye kan ka juruseben lafa.
- juru jate bɔ be ke ni minenw sɔngɔ sεbenw ye.
- cikela bεs ka ka san juru hake be jate.
- jate bɔ be ke minen dilenw kan : suguya kelen o kelen ta be sigi a dan ma, ka da sɔrɔlen sanga ni san juru ye, walasa ka filiw latilen.
- nin sira ninnu be boli ka san kelen juru sεben ni san saba juru kaye bεs lafa.
- an be bεn fana ka cikeda kelen o kelen ka juruseben dilan. O be ke sababu ye ka faranfasiya di cikeda kelen kelen ma a ka juru kan, k'a nɔgɔya a bolo.
- sani jurukani waati ce, a wajibiyalen don, sεben ñenabolà ka dugu ka san juru hake sanga cikelakɔliden ta sεbennen ma.

Tillali kaye

B.N.D.A.

bolofara
dugu yiriwatoŋ
səkɪtəri zəri

B.N.D.A. nimçoro

| | | | | | | | | | | | | | | |

Senekə minen fəlow juru jini seben

| Ni- mç- ro | Təg ni jamu | ga mogg daba hakə | ga daba tala | salon | kɔɔri | senəien | ninan | senəta | sarataw san | Juru jini kunnafoni | | |
|---|-------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|---------|-------|--------|----------------|---------------------|--------|-----|
| | | taari | sərɔ | taari | hakə | mumə | kelen | koori | kɔɔ | hakə | ŋəbila | san |
| Juru tala mumə | | | | | | | | | | | | |
| Duguyiriwatoŋ tɔɔcla kuntigi sereketəri/warimarala | | | | | | | | | | | | |
| zəri ŋɛmɔɔg | | | | | | | | | | | | |
| sarata B.N.D.A. ye san kɔɔ | | | | | | | | | | | | |
| a kəra kalo tile san..... | | | | | | | | | | | | |
| kɔɔri baarada tɔɔcla | | | | | | | | | | | | |
| zəri ŋɛmɔɔg | | | | | | | | | | | | |

Senekeminen dafa juruniniseben

bolofara dugu yiriwatən
..... sekiteri zeri

21

Sankelenjuru seben

Minenw songo

| Hake | Koɔri si kilo 70 bore | nogofin kilo 50 bore | nogjɔ̄s kilo 50 bore | posoni litiri 5 gongon | binnagasi-fura (kɔɔri litiri 0,875 gongon | binnagasi-fura (kɔɔri litiri 0,625 gongon | binnagasi-fura (malo litiri 5 gongon |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|---|
| 1 | 50 | 1150 | 1050 | 850 | 228 | 275 | 2600 |
| 2 | 100 | 2300 | 2100 | 1700 | 456 | 550 | 5200 |
| 3 | 150 | 3450 | 3150 | 2550 | 684 | 825 | 7800 |
| 4 | 200 | 4600 | 4200 | 3400 | 912 | 1100 | 10400 |
| 5 | 250 | 5750 | 5250 | 4250 | 1140 | 1375 | 13000 |
| 6 | 300 | 6900 | 6300 | 5100 | 1368 | 1650 | 15600 |
| 7 | 350 | 8050 | 7350 | 5950 | 1596 | 1925 | 18200 |
| 8 | 400 | 9200 | 8400 | 6800 | 1824 | 2200 | 20800 |
| 9 | 450 | 10350 | 9450 | 7650 | 2052 | 2475 | 23400 |
| 10 | 500 | 11500 | 10500 | 8500 | 2280 | 2750 | 26000 |
| 20 | 1000 | 23000 | 21000 | 17000 | 4560 | 5500 | 52000 |
| 30 | 1500 | 34500 | 31500 | 25500 | 6840 | 8250 | 78000 |
| 40 | 2000 | 46000 | 42000 | 34000 | 9120 | 11000 | 104000 |
| 50 | 2500 | 57500 | 52500 | 42500 | 11400 | 13750 | 130000 |

5. Jurukani

Juru saralen səben cogo

- segin bə ke jurusebən kan, ka jurumantigi təgo wele.
- nəgəfin mumə juru bə ladon fələ, walima nəgəfin ni nəgəje lajelen, walima furaji dama ta : o bə ladon sanni fələ waati la, walima kaba feere tuma na.
- köri bə ke hake saralenw na jurusebən kan.
- hake saralen bə səben sara ko fələ so kənə.
- juru sara ko fələ mumə bə jate :
 - ka magonəminenw suguya bəə jate bə a dan ma (a hake),
 - k'a kelen kelenna wari hake jate bə,
 - ka juru saralen hake jate.

Juru kani tuma


Juru kani tuma ye sannifeere waati ye. Sənekela b'a ka wari sərç tuma min na, o de y'a ka juru sara tuma ye.

Juru sarabaliw

Tənsigi kerənkərennen bə ke juru sarabaliw kan, k'a səgesəge k'a dən, tən ka kan ka minnu dəmə, ani a man kan ka minnu dəmə.

A man kan ka minnu dəmə, olu b'u kan di u ka juru sara coğlo kan.

Soro yiriwali



1. Forosuma

Forosuma kun

Foro suma kun ye ka foro kene hake don.
 fols, cikelakoliden tun b'o baara ke. Nka, sisan kene senetaw bonya na. O temenen ko, dugu caman y'u yere ta. O de la, cikelakoliden be kan ka dogoya, walasa cikela yere k'u ka foro suma ani k'u ka magoje minen tataw jate don.

Forosuma be ke ni mun ni mun ye ?

Bolo jan saba, bolo surun fila ; juru jan kelen ; daba, jele, ani bese.

Forosuma be ke cogo di ?

1. Foro suma ke cogo folo ?

A baara kologirin ye seleke tilennen keli ye foro kerne naani na. O ke cogo file nin ye :

- a folo : i be foro kerne folo danbo, ka bolo jan saba turu o la. metere 50 de be bolo ni jogon ce ; awa, u saba be tilen jogon ma.
- a filanan : i be foro seleke tilennen folo sigi. N'i b'o ke, i be bolo su runnin fila turu foro kerne danboen na bolo folo ko n'a ne. Furance ke len de be u ni bolo folo ce ; awa, u ni bolo jan saba ninnu be tilen jogon ma.
- a sabanan : i be jurunin fila ta, minnu janya ye kelen ye. I be olu kun siri ka nton ke a la. I b'u kunna ntonw don bolo surunninw na. I be juruninw sama ka taa bolo folo kuntilenna na. U be jogon kunben yoro min na, o ye bolo surunnin sabanan turu yoro ye.
- o bolenin kuntilenna ni foro kerne folo danboen bolo kuntilenna kunben yoro be seleke tilennen jira n'o banna, i be bolo surunnin folow fila bo.
- foro kerne saba to be jini o cogo la.

2. Forosuma kecogo filanan

O fana baara kologirin in ye seleke tilennen keli ye foro kerne naani na.

- a folo : i be foro kerne kelen danbo.
- filanan : sumalikelan min b'i bolo (metere, walima janya suma likelan were), i b'o ne saba da kerne danboen na, k'a damine bolo jan na foro seleke la, ka bolo surun kelen turu.
- sabanan : janya sumalikelan min b'i bolo, i b'o ne naani ta (ni metere filanan fe, ka bolo surun kelen sigi bolo jan kuntilenna la).
- naaninan : i be sumalikelan ne duuru suma bolo surun fila ni jogon ce. O be ben yoro min ma, ka bolo surun sigilen turu yen. O mana ke, seleke dilannen ye seleke jolen ye.
- O be fo nin foro suma cogo la ko "3-4-5"

N'i t'a fe ka segin bolo turu kan san o san i ka foro la, i be se ka jiri sun daw turu bolo ninnu no na. O jiriw be se ka ke baganin ye, walima sebe sun, bagafu, murafurajiri (ni daw b'a wele ko "ekalipitisi").

2. Kɔɔri juman sɔɔc cogo

Kɔɔri suguya ye saba ye :

- Kɔɔri juman, n'u b'a fɔ "fɔlɔ". O ye kɔɔri jeman pasipasi de ye, min bɔra kɔɔriden juman kɔgolen na. Nagañaga t'a la, i n'a fɔ furabulu jalan, kɔɔri kalaw, kɔɔri fara yere, walima bin. Ntumu de tɔ t'a la, bɛlekise t'a la, kɔɔri bilenman t'a la.
O kɔɔri ka kan ka lamara yɔrɔ juman na yanni a feere don ce.
- Kɔɔri juguman ye kɔɔri ye, min te jate juman fε : ale nɔgɔlen don, ntumu da tɔw ni kɔɔri kɔgɔbaliv b'a la.
ale bε sɔɔ kɔɔri woloma tuma foro kɔnɔ.
- Kɔɔri wolomabali, n'u b'a fɔ "filanan". O ye kɔɔri ye, i n'a fɔ a yere tɔgɔ b'a fɔ cogo min, o ma woloma kabini foro kɔnɔ. O ye kɔɔri juman ni kɔɔri juguman bεε pagaminen ye nɔgɔn na.

A fɔ kun te ko kɔɔri juman de bε wari sɔɔ ka tεmε tɔw kan. O la, a ka fisa an ka tɔn duguw ma, u ka kɔɔri juman caman feere.

Kɔɔri juman bε sɔɔ cogo di ?

A fɔlɔ : ka i ka foro firake, ka kεjε ni cogoya fɔlen bεε ye, ani k'a kε a waati la.

A filanan : ka kɔɔri bɔ joona, ka kεjε ni kɔɔri lakɔliden ka fɔlen bεε ye, ani k'o lamara yɔrɔ juman na.

Kɔɔri bɔcogo ka nɔgɔn kosebe : kɔɔri bɔla bε minen fila ta, ka kɔɔri wolomali damine kabini foro kɔnɔ : minen kelen ye kɔɔri juman minen ye, minen filanan ye kɔɔri juguman minen ye.
A bε baara kε ten, fo ka kɔɔribɔ ban

I n'a fɔ, senekela caman b'a miiri ko kɔɔri ne bε bɔ a dan tuma la, olu te nɔgɔn na : "n ye n ka kɔɔri den joona", o te kɔɔri ke fɔlɔ ye n'i ma a bɔ cogo ninnu matarafa.

Fen dɔw bε kɔɔri ne tijε an bolo

An ka duguw kɔnɔ, fen dɔw bε ke sababu ye ka an ka kɔɔriw ne tijε an bolo :

- ka dɔlɔ ci ke kɔɔri bɔ la. An bεe b'a dɔn ko dɔlɔtɔ ka kow bεe sεgesεgelen te.
- kɔɔri dɔgɔdɔgɔnin bɔbaliya : an caman b'an jɔ, fo foro bεe ka je ka ban, ka sɔrɔ k'an laben a bɔli kama. Ni san nana ka kɔɔri fura jalan gosi, wajibi don, o ji ka an ka kɔɔri ne tijε. O dun bε ke sababu ye ka dɔ bɔ an ka kɔɔri dawula la.
- an jantobaliya denmisεnw ni musow la kɔɔri bɔ tuma la.
- kɔɔri ladon cɔgu a nɔlen kɔ : an bε kɔɔri mara yɔrɔ dɔw la, minnu man ni : an bε kɔɔri da dugukolo jalan na, fijε te don o yɔrɔ la, a yɔrɔw niginnen don. Hali n'i ka kɔɔri bɔ cogo bεe nεna, ni o mara ko ma ne, wajibi don, a ne bε tijε.

Min ka kan ka ke

Dugu tɔn ne mɔgɔw ka kan ka sεnεkεlaw lasɔmi nin kow kan, minnu bε ke sababu ye ka u ka kɔɔri ne tijε, ka dɔ bɔ u ka sɔrɔ la ; ka tɔn yεre ka nafa dɔgɔya.

- aw minnu ye tɔn ne mɔgɔw ye, aw de b'a jira dugu la mɔgɔ bεe la ko dɔlɔ be min ci bannen kɔ, k'a ne fɔ u ye fo u k'a faamu ani ka je n'a ye.
- aw bε kɔɔri bɔcogo numan jira sεnεkεla bεe la, ka taa a ke u ne na foro dɔ kɔnɔ. K'aw to o la, aw bε kunnafoni di u bεe ma ninnu kan : kɔɔri bolen maracogo numan so kɔnɔ, wali foro la. kɔɔri dɔgɔdɔgɔnin bɔ, n'a daminεna ka je. hakili toli musow ni denmisεnw na kɔɔri bɔ tuma la. k'a jira ko : kɔɔri sugu don, mɔgɔ ne file t'a la.

Aw ka da a la ko ni kɔɔri bεe kera numan ye, ka je kosebe, a bε ke sababu ye ka nɔgɔya ke Mali jamana ye a feereli la.

3. Sannifeere laben cogo

Sani sannifeere don ka se, tōn jemogow be fen dama dōw sigi sen kan :

- ka basikili bila ka taa segesegē n'a ka ni kōri sene baarada fe.
- ka kōrita mobili siraw laben, ani ka kōri feere yōrō siñen.
- ka bēe ladonniya kōri san don na.
- sannifeere tē taa fen o fen kō, ka o bēe sigi sen kan.

Basikili segesegeli

San o san, yanni sanni ka damine, a wajibiyalen don basikili bēe ka segesegē, k'a jira ko u bēe labennen don sannifeere kama a dōnbaga jōnjōnw fe. Ni kōri sene lakoliden ye waati min fō ani ka yōrō min jira, bēe ka kan k'o labato.

Sannifeere man kan ka ke ni basikili segesegebali ye.
Yamaruya tē mōgō si bolo ka basikili yōrō dō falen i yere ma, wali k'a fō numuw ka nege dō dilan k'a don a la.


Siraw dilanni

Fen min bē ke sababu ye ka kōri tali nōgoya mobilitigiw bolo, o ye siraw labenni de ye samiyē bannen kō.

O la, fo an ka siraw siñen, ka gungurun bēe bō, ka dingew geren ni bēlekise ni bōgōmugu ye.
Siraw sanfe jiribolow bē tige, minnu bē se ka mobili basi fara ka kōri bōn dugu ma.
Pōnw fana bē dilan.

Ni sira kura ka kan ka bō, an k'an hakili to a la k'a ke sira tilennen ye, min ka surun.

Ni sira dilan baara ka bon duguma, a ka fisā k'a fō joona kōri sene lakoliden ye, o ka dabali tige a kama.



Koɔri dɔgɔ labənni

Koɔri dɔgɔ bɛ labən, i n'a fɔ ñegən b'a jira cogo min.

Koɔri so (silo)

Koɔri sannen bila yɔrɔ (silo) bɛ ke kare ye, k'a kere ben metere 20 ma. A don da ye metere 6 ye, k'a kogo kundama ke metere kelen ni tila ye. A kɔnɔ ka kan ka furan k'la je.

A ni dugu kɔnɔna ce manikan ka dɔgɔya ni metere 200 hake ye ; silo ko ka kan ka siñen ka naganaga bɛe furan fo metere 10 ñögɔn. O bɛe kun ye ka koɔri tanga kasaara bɛe ma, i n'a fɔ tasuma n'a ñögɔn wərew. Bari, koɔri sannen bilalen silo kɔnɔ, a bɛ dugu taya la hali bi.

A lasɔrɔli ka kan ka ñögɔya, a bɛ ke koɔritamobili sira da la.

Sanni ke ga

Sannikelaw ka ga ka kan ka bili ka ñε. A jojan ye metere 6 ye, k'a joṣurun ke metere 3 ye, k'a kundama ke metere 2 ye. A bɛ jo ka sin keñeka ma, walasa tile kana don a kɔnɔ. A bɛ jo ka banmini silo ma.

Koɔritamobili lafa yɔrɔ

O ye banbali ye, min jojan ye metere 6 ye, k'a joṣurun ke metere kelen ni tila ye, k'a kundama ke santimetere 80 ye. O ka kan ka labən k'a ñε.

Sanni kene

Señekela b'u ka koɔri ton sanni ke ga kɔ fe. Taama siraninw bɛ bo koɔri ton yɔrɔ ni ñögɔn ce, walasa wotorow ka munumunu yɔrɔ sɔrɔ ani ka koɔri sirili ñögɔya.

Ñamajama ni binw bɛ ce ka bo sanni kene kan.

Koɔri siri man kan ka den koɔri mara yɔrɔ kogow la, walasa koɔriw kana ñagami.

Labənni wərew

Yanni sanni don ka se, tɔn ñemogow ka kan ka feere siri, min b'a to u ka sanni jækulu mɔgɔw bɛ se ka kalan ke, klu labən sanni ñε.

Sanni minen misen ka kan ka san, i n'a fɔ səbenw ni bikiw. I komin, an b'a dɔn ka koɔri dɔgɔ gɔngɔn ka ca. O la, a ka fisa biki santa ka caya : Ni jateminé mansin te yen, o fana ka kan ka san.

4. Sannifeere jekulu

Sanniklaw hake ye mogo 5 wali mogo 6 ye :

- peselikela ni a kankorosigi,
- wari seben dilanna (wécélikela),
- sebennikela mogo fila,
- koori filela n'a ka mogow. U ka baara ye koori sugu labenni ye, k'a baara bëe nogoya.

Ni o mogo bëe ma se ka soro dugu kono, k'a d'a kan mogo kalannen caman te yen fôl, sannifeere te seka ne mogo minnu ko, o ye mogo saba ye :

- peselikela,
- wari seben dilanna,
- koori filela.

Sanniklaw ka baaraw file nin ye :

Peselikela n'a korsigi

Yanni sanni ka damine

Ni u kalanna u san fôl la ka ban, san o san seginkanni bë ke o kalan kelen kan yanni sannifeere ka damine. Ni gafe b'u bolo, min tøgø ye ko "basikililabaara", u bë se k'o gafe kalan : peseli këcogo sebennen bë o gafe kono, k'a pereperelatige.

Yanni sanni ka damine, peselikela bë basikili sigi yorø laben, ka basikili sigi, k'a laben, k'a köröbë n'a neña ni kilo 2 puwa ye, ani kilo 5 puwa, walima kilo 10 puwa.

Peseli tuma mana se


Peselikela bë peseli ke, ka bë koori ton do la ka ta do la, ka bë da fe fo a ka ban : koori siri bëre kelen kelen walima fila fila bë sigi basikili la.

Peselikela bë koori peselen kilo hake jønjøn fô bamanankan na, k'a faranfasi köruman.


Min bë fô, o ye koori kilo hake ye, koori siri bërew kilo hake bølen ko a la. Ben bë ke dugu kono koori siri bërew kilo hake tigeta kan sani sannifeere ka da mine.


O ko, peselikela b'a jini mogow fe, u ka koori peselen jigin, ka do wëre yelen.

Ka peselikela to a ka baara la, a korsigi fana b'a jan to a la, k'a nòmine fili ko ta fan fe.



basis





1 - I be koɔri bolonɛ wɔɔrɔ
walima segin ta koɔriston
na a fan bɛɛ fɛ.
I be bolo don fo kɔnɔna la.

- I be bolonɛ wɔɔrɔ walima
segin in bon koɔri siri bore
dɔ kan i b'a jagami koseɛ.

na
rɛ
ibɛ

2 - I be sɛrɔ k'o koɔri dɔ ta, ni ka
segɛsɛgɛ ni koɔri segɛsɛgɛ
manabɔrenniw ta ye.

Koɔri filela

Yanni sanni ka damine

Ni a ka san folo kalan temena, san o san seginkanni be ke a ye, ka ke hakili jigin ye a fe.

A ka baara ye koɔri dɔgɔ labenni ye sannifeere kama. A ka kan ka sannifeere nebil baaraw ke koɔri dɔgɔ dilanta fan fe, i n'a fo, koɔriso labenni, sannikelaw sigi ga labenni, koɔriso da la banbali dilanni, ani sanni ke yɔrɔ bɛe saniyalı.

Sanni tuma na

A be senekele ka koɔri bɔn yɔrɔ jira i la, janko teme cogo ka nɔgɔya koɔri tonw ni nɔgɔn ce, ani koɔri kana nagami nɔgɔn na.

A be baara ke ni mana bɔrenin fila ye, n'o ye koɔri jeman ni woloma bali sangelen ye. Koɔri be u bɛe kɔnɔ : kelen, koɔri numan be o kɔnɔ ; filanan, koɔri wolomabali be o kɔnɔ. O koɔriw n'o manaw be bɔ koɔrisenebaarada la.

A be baara ke ni sèben kunkurunin saba ye : sèben jeman, o ye koɔri numan sèben ye, sèben neremuguman, o ye koɔri wolomabali sèben ye.

Koɔri filela b'a jira cogo di ko koɔri ka ni wali koɔri man ni ?

a b'a bolo ka koɔri ton na siŋe 6 wali siŋe 10, ka olu nagami nɔgɔn na koɔri siri bɔrɛ dɔ kan, ka sɔrɔ ka o ni a ka bɔrenin fila taw da nɔgɔn kɔrɔ. O waati, a n'a ka koɔrifilejamakulu be sɔrɔ ka u dantige koɔritigi ye a yere ne na. O kelen kɔ, a ni ssèben min ka kan, a tɔgɔ be sèben o la, k'a tige, k'a di a ma.

Wari sèben dilanna (wècèlikèla)

Ale ka baara ke minenw file nin ye :

- peselike kaye ani wècèli kaye ;
- koɔri filela be sèben min di senekele ma, o sèben kɔ ye a ka baarake yɔrɔ dɔ ye.
- koɔri sɔngɔ sèben (baremu), ani jate ke mansin.

A ka baara file nin ye :

- a be peselike kaye lafa : ka senekele tɔgɔ n'a jamu sèben, ani koɔri siri bɔrɛ hake, ani u kilo hake minnu fɔra peselikelaw fe.
- a be kilo hake peselenw kafo nɔgɔn kan peseli tuma na. Hake min be sɔrɔ a la, k'o ni sèbennekèlaw ta da nɔgɔn kɔrɔ.
- a be koɔri wari hake jate ni koɔri sɔngɔ sèben (baremu) ye, wali jate ke mansin.
- a be kilo hake ni wari hake sèben koɔri filela ka sèben dilen kɔ kan, ka o kilo hake n'o wari hake sèbennet fɔ senekele ye, ka sɔrɔ ka sèben di a ma.
- ka kilo hake ni wari hake sèben wècèli kaye kɔnɔ senekele tɔgɔ n'e. O yɔrɔ bɛe, a be o wari wècè cogo sèben wècèli kaye kɔnɔ.

**Peseli kaye
Koɔri girinya jateminɛ sɛben**

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>11/12/85</p> <p>Dirisa Tarawelɛ</p> <p>166 <u>171</u> <u>337</u> <u>159</u> <u>496</u> <u>183</u> <u>679</u> <u>158</u> <u>837</u></p> <hr/> <p>Mamadu Jalo</p> <p>165 <u>171</u> <u>336</u> <u>168</u> <u>504</u> <u>175</u> <u>679</u> <u>157</u> <u>836</u> <u>168</u> <u>1004</u> <u>162</u> <u>1166</u></p> <hr/> <hr/> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|---|---|--|--|--------------|------------------------|--------------------|---|---|--|
| senekela ka seere | senekela ka seere | | | | | | | | | | | | |
| togo jamu | togo jamu | | | | | | | | | | | | |
| kɔɔri suguya | kɔɔri suguya | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>kilo hake</td><td>kilo kelen cŋucs</td><td>a mumɛ cŋucs</td></tr> <tr> <td>X</td><td>=</td><td></td></tr> </table> | kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | X | = | | <table border="1"> <tr> <td>kilo hake</td><td>kilo kelen cŋucs</td><td>a mumɛ cŋucs</td></tr> <tr> <td>X</td><td>=</td><td></td></tr> </table> | kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | X | = | |
| kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | | | | | | | | | | | |
| X | = | | | | | | | | | | | | |
| kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | | | | | | | | | | | |
| X | = | | | | | | | | | | | | |
| don | sebennikela bolono | | | | | | | | | | | | |
| senekela ka seere | senekela ka seere | | | | | | | | | | | | |
| togo jamu | togo jamu | | | | | | | | | | | | |
| kɔɔri suguya | kɔɔri suguya | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>kilo hake</td><td>kilo kelen cŋucs</td><td>a mumɛ cŋucs</td></tr> <tr> <td>X</td><td>=</td><td></td></tr> </table> | kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | X | = | | <table border="1"> <tr> <td>kilo hake</td><td>kilo kelen cŋucs</td><td>a mumɛ cŋucs</td></tr> <tr> <td>X</td><td>=</td><td></td></tr> </table> | kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | X | = | |
| kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | | | | | | | | | | | |
| X | = | | | | | | | | | | | | |
| kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | | | | | | | | | | | |
| X | = | | | | | | | | | | | | |
| don | sebennikela bolono | | | | | | | | | | | | |
| senekela ka seere | senekela ka seere | | | | | | | | | | | | |
| togo jamu | togo jamu | | | | | | | | | | | | |
| kɔɔri suguya | kɔɔri suguya | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>kilo hake</td><td>kilo kelen cŋucs</td><td>a mumɛ cŋucs</td></tr> <tr> <td>X</td><td>=</td><td></td></tr> </table> | kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | X | = | | <table border="1"> <tr> <td>kilo hake</td><td>kilo kelen cŋucs</td><td>a mumɛ cŋucs</td></tr> <tr> <td>X</td><td>=</td><td></td></tr> </table> | kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | X | = | |
| kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | | | | | | | | | | | |
| X | = | | | | | | | | | | | | |
| kilo hake | kilo kelen cŋucs | a mumɛ cŋucs | | | | | | | | | | | |
| X | = | | | | | | | | | | | | |
| don | sebennikela bolono | | | | | | | | | | | | |

Kocri numan sanscrito
kilo 1 song = songs 17

| kilo hake | songs |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1 | 17 | 26 | 442 | 51 | 867 | 76 | 1292 | 100 | 1700 |
| 2 | 34 | 27 | 459 | 52 | 884 | 77 | 1309 | 200 | 3400 |
| 3 | 51 | 28 | 476 | 53 | 901 | 78 | 1326 | 300 | 5100 |
| 4 | 68 | 29 | 493 | 54 | 918 | 79 | 1343 | 400 | 6800 |
| 5 | 85 | 30 | 510 | 55 | 935 | 80 | 1360 | 500 | 8500 |
| 6 | 102 | 31 | 527 | 56 | 952 | 81 | 1377 | 600 | 10200 |
| 7 | 119 | 32 | 544 | 57 | 969 | 82 | 1394 | 700 | 11900 |
| 8 | 136 | 33 | 561 | 58 | 986 | 83 | 1411 | 800 | 13600 |
| 9 | 153 | 34 | 578 | 59 | 1003 | 84 | 1428 | 900 | 15300 |
| 10 | 170 | 35 | 595 | 60 | 1020 | 85 | 1445 | | |
| 11 | 187 | 36 | 612 | 61 | 1037 | 86 | 1462 | | |
| 12 | 204 | 37 | 629 | 62 | 1054 | 87 | 1479 | 1000 | 17000 |
| 13 | 221 | 38 | 646 | 63 | 1071 | 88 | 1496 | 2000 | 34000 |
| 14 | 238 | 39 | 663 | 64 | 1088 | 89 | 1513 | 3000 | 51000 |
| 15 | 255 | 40 | 680 | 65 | 1105 | 90 | 1530 | 4000 | 68000 |
| 16 | 272 | 41 | 697 | 66 | 1122 | 91 | 1547 | 5000 | 85000 |
| 17 | 289 | 42 | 714 | 67 | 1139 | 92 | 1564 | 6000 | 102000 |
| 18 | 306 | 43 | 731 | 68 | 1156 | 93 | 1581 | 7000 | 119000 |
| 19 | 323 | 44 | 748 | 69 | 1173 | 94 | 1598 | 8000 | 136000 |
| 20 | 340 | 45 | 765 | 70 | 1190 | 95 | 1615 | 9000 | 153000 |
| 21 | 357 | 46 | 782 | 71 | 1207 | 96 | 1632 | 10000 | 170000 |
| 22 | 374 | 47 | 799 | 72 | 1224 | 97 | 1649 | | |
| 23 | 391 | 48 | 816 | 73 | 1241 | 98 | 1666 | | |
| 24 | 408 | 49 | 833 | 74 | 1258 | 99 | 1683 | | |
| 25 | 425 | 50 | 850 | 75 | 1275 | 100 | 1700 | | |

Səbennikəla fila

Səbennikəlaw ka baarakəminənw file nin ye :

- peselikə kaye. U ka peselikə kaye ni wəcəlikəla ta bəə ye kelen ye.
- sənekəlaw ka juruseben.
- koɔri sənqɔ səben, wali jatekəmansin.
- pənbəsikili səbenw.

U ka baara file nin ye :

- u bə kilo hake peselenw kafo nəgən kan peseli tuma na. I n'a fo, wəcəlikəla b'a ke cogo min.
- u bə koɔri wari hake jate ni koɔri sənqɔ səben ye, wali jatek man sin, wəcəlikəla b'a ke cogo min.
- u bə koɔri kilo hake n'a wari hake səben sənekəla ka juruseben kənç.
- ni mobili do nana koɔri tali kama, u bə sərɔ ka pənbəsikili səbenw lafali damine ;

1. Koɔri taali kaye

u bə don səben, ka mobili bolibaga təgə n'a jamu səben ka mobili n'a wotoro nimərəw bəə səben, ani pənbəsikili səben nimərə, ani koɔri talen kilo hake.

2. Pənbəsikili səben

O səbenw bə di pənbəsikilitigi de fe. O səben kelen kan, i bə sənekəla təgə səbənnən ye (n'o tigi kelen ye mobili fa), wali dugu təgə, ani koɔri talen kunnafoniw bəə.

Mobilii taali kaye

Ponbasikili seben

hin ye ponbasikili
seben nimoro ye.

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---|
| TESTUT-EQUITA | Sekiteri : Maraka kungo | N° 1204 | 13 710 kg | ① |
| | Zeri : Zangena | | | |
| S.B. | Balan | 3 0 1 8 5 | 9 3 5 0 kg | ② |
| | A.V. dugu | | | |
| Choix 1e - 3 x - B.1-c3 | C 1761 | 4 0 1 8 5 | 6 3 6 0 N | ③ |
| | | | | |
| | | | peseli don | |
| | koori suguya | kamiyon nimoro | | |

- . kunnafoni ① kamiyon falen girinya di
- . kunnafoni ② be kamiyon lankolon girinya di
- . kunnafoni ③ be koori talen girinya di : n'i ye

Kamiyon lankolon girinyaa bo a falen ta la, o be ben koori talen girinya ma.

5. Koɔri taali izini la

Koɔri taali

Ni mobili bε yen, koɔri peselen bε don a kɔnɔ o yɔrɔnin bεε. Ni mobili tε sanni kεnε kan, koɔri bε mara silo kɔnɔ fo mobili dɔ ka na.

Ni koɔri sεnenaba bε dugu min na, n'a ka koɔri bε se ka mobili fa, wali ka mobili wotoronin fa, o tigi ka koɔri tε pese dugu basikili la, o bε ta ka taa pese izini oεnbasikili la. Kilo hake min mana sɔrɔ o koɔri la, o bε jate ka fara dugu ka kilo hake kan.

Mɔgɔ min ka koɔri mana ta o cogo la, o tigi bε bolomafara don tɔn ka kesu la.

Mobili si man kan ka taa ni koɔri ye, k'a sɔrɔ dugu mɔgɔ ma da a kan. Mobili tε pese pɔnbasikili la o tigi kɔ, pɔnbasikili sεben bε di a ma.

Kunnafoṇi w pɔnbasikili ni dugu ce

Dugu bε kunnafoṇi di pɔnbasikili ma a ka cidenw fε.

- koɔri hake sannen,
- k'a jira n'u mago bε mobili la o dugu je,
- k'a jira ko koɔri tɔ bε silo kɔnɔ, wali k'a jira ko koɔri banna.

Pɔnbasikili fana bε kunnafoṇi di dugu ma a ka cidenw fε, wali mobili bolibaga ka sεben fε :

- mobili fa n'a fabaliya
- mɔbili sɔrɔli n'a sɔrɔbaliya,
- ani kunnafoṇi fεn o fεn ka kan ka lase dugu ma.

6. Kōori wari sarali

Weceli ke cogo

Fen min ye weceli baara ye, a be ke senekela bëe kelen kelen de tøgø la wecelikelaw fe. Sèbenniklaw fana b'o baara kelen ke u ka sèbenw kono.

O baara kecogo file nin ye : senekela kelen kelen ka kan ka wari min sorø, o be wece :

- dørøme 2000 biye hake min be di a ma,
- dørøme 1000 biye hake min be di a ma,
- dørøme 200 biye hake min be di a ma,
- dørøme 100 biye hake min be di a ma,
- dørøme 20 ganan hake min be di a ma,
- dørøme 10 ganan hake min be di a ma,
- dørøme 5 ganan hake min be di a ma,
- dørøme 2 ganan hake min be di a ma,
- dørøme 1 ganan hake min be di a ma.

Wece kaye kono, senekela bëe tøgø ne fe, i be kōori girinya, a wari hake n'a wece ke cogo sèbennen ye.

N'o baara banna weceli kaye kono, wecelikelala be sorø k'a kòrcé, ka sorø ka wari suguya kelen kelen hake jate, k'u da njogon kòrc. O b'a to, a k'a dòn, a mago be wari suguya kelen o kelen hake min na ka dugu mumé ka kōori wari sara.

O bëe lajelen be ben wari hake min ma, o fana be jate. Min mana sorø a la, o ka kan ka ben ni dugu mumé ka kōori taalen songo ye. N'o fila ma ke ke len ye, o kòrc ye ko fili kéra, wecelikelala ka kan ka o fili yorø pini. San wari ka ta, a ka ni wecelikelala ka weceli kaye jira lakoliden na, wali balikukalan kundi gi la, olu k'a sementiya ko fili t'a la.

Kōori wari dili dugu ma kōorisenebaarada fe

Tøn duguw ka wari sarali be ke kōori sene baarada ka kōori san jamakulu fe, wali cike kuntigi fe.

Wari suguya saba de be di dugu ma :

1. wari min be tila senekelaw ni njogon ce, n'o be ben u ka kōori feerelen wari ma. O wari ka kan ka ben wecelikelala ka wari wecelen ma a ka kaye kono.
minnu ta pesera dugu kono wo, minnu ta pesera pønbasikili la wo, o bëe ta b'a la.
2. min yelenna kōori kan, o wari fana be sara. O ye wari ye min be sorø pønbasikili peseli ni dugu peseli ni njogon ce.
3. døgø la baara sara : wari min be sorø døgø la baara sara ye, o wari jate be mine dugu ka kōori feerelen na : o tøni kelen da jate minenen don san o san kōori sene baarada fe.

O wari suguya saba jatelen don kōori sene baarada wari sarala fe, k'a di tøn dugu ka wari talaw ma. Sèben fana be di u ma, kunnafoniw bëe be sorø min na, ka ke seereya ye.

Weceli kaye

Senekelaw ka koɔri wari sarali

O baara bε ke wecεlikεlaw ni sεbennikεlaw fε.

Senekelaw tɔgɔ bε wele kelen kelen, i n'a fɔ, a bε weceli kaye kɔnɔ cogo min na.

Bεε k'i ka koɔri wari sεben jira, ka sɔrɔ k'i ka wari minε.

Tεmε tε ke mɔgɔ si kan, a bε ta da fε, fo k'a foori.

Ni min ka wari dira a ma, o tigi b'a tilen juru kanilaw ma, k'a ka juru bεε sara yanni a ka taa so.

a' y'a to a' hakili la

Koɔri kɔlɔsili

Koɔri kɔlɔsili ye sannifeere baara dɔ de ye.


O la, koɔri kɔlɔsili wajibiyalen don dugu yiriwa tɔn bεε ma, k'a d'a kan, koɔri b'u yamaruya kɔnɔ, fo a tuma koɔri sεnε baarada fε.

Mobili lafa cogo

Ni mobili taara aw ka koɔri ta, a' y'a jija k'a dɔn kosεbe, k'a teliya la, ani k'a siri ka ne.



san wari jate bò siraw



1. Kèsu ñefoli sèben

Mogo mago te ñe wari kò. Du mago te ñe wari kò. Duguyiriwa tòn fana bë ten. O de y'a to, kèsu bë tòn bolo, ni wari bë bila min kònò. O de y'a to fana, wari marala bë sigi ka kèsu in kòlòsi, ka tòn ka wari mara kojuman, a kana tunun, a ka tijè.

Bëe haminanko ye tòn ka wari ko ka ke ko jelen ye, nanbara kana don a la. O la, kaye dò bë di wari marala ma, n'a tògo ye ko "kèsu ñefoli sèben".

- wari o wari bë don tòn ka kèsu kònò (i n'a fô dògolabaara sara sanni feere tuma, tònforo ka tònò, wari talen banki la...), o bëe bë sèben o kaye kònò, k'a pereperelatigè).
- wari o wari bë bɔ kèsu kònò (i n'a fô, wari min bë ke ka magone fèn san, juru min bë don mogo la, wari min bë taa bila banki la...), o fana bëe bë sèben o kaye kelen kònò, k'a pereperelatigè).

N'a kéra o cogo la, nanbara te don wari ko la. Bawo, wari donnent kèsu kònò wo, wari bôlen kèsu kònò wo, a dun kun n'a bɔ kun, o bëe sèbennet bë, ani kèsu kònò wari ka kan ka bën hake min ma.

N'an ye kaye in laje, k'a tanuman fè, ka na kinin fè, so duuru b'a kònò :

Kèsu ñefoli sèben ka so duuru

1. don

a kéra wari donni ye wo, a kéra wari boli ye wo, o ke don ka kan ka sèben don so kònò. O sèben cogo ye : san / kalo / tile. I n'a fô : 85 / 11 / 21, n'o kòrò ye : san 1985, kalo tan ni kelennan, tile 21.

2. danfara

ni wari min wòròla, wali ni wari min musakara, o kun ka kan ka pereperelatigè danfara so kònò. Ni sèben dara wari kan (i n'a fô seere sèben), o sèben nimòrò bë se ka sèben danfara so in kònò.

3. dontaw

wari min bë don kèsu kònò, o da bë sèben dontaw so kònò.

4. bɔtaw

ni wari min bora kèsu kònò, o da bë sèben bɔtaw so kònò.

5. kèsu kònò ta

waati o waati, n'i ye fèn sèben dontaw so kònò, walima bɔtaw so kònò, i bë kèsu kònò ta so lafa : ni wari min donna, o hake bë fara sèbennet kòrò kan. Ni wari min bora, o hake bë bɔ a la.

hake min sèbennet bë kèsu kònò ta so la, o ni kèsu kònò wari hake ka kan ka ke kelen ye. N'o ma ke, an b'a dòn o la ko fili kéra.

Laadilikan

- jatedenw ka kan ka sigi kojuman ñogòñ kòrò. O bë jatemine ñogoya aw bolo.
- nimòrò bë sigi kèsu ñefoli sèben ñe kelen kelen bëe la. O kaye in ñe si man kan ka fara abada.
- kèsu ñefoli sèben ka kan ka saniya. Hali n'i filila yòrò min na, i bë tiiri cii o kan, k'a sèben kura ye. O kaye bë lasagon yòrò juman na.

Kesu nefoli seben san 1981 - 1982

| Don | Danfara | Dontaw | Bctaw | Kesu kono ta |
|---------|---|--------|-------|--------------|
| 11/1/81 | Salon wari to | | | 30085 |
| 11/21 | kɔɔri dɔgɔlabaara sara (fɔlo) kg 112430 x t 2,8 = | 62961 | | 93046 |
| 11/21 | kɔɔri sannifeere kunnata kg 620 x d 26 | 16120 | | 109166 |
| 11/21 | sannike jekulu ka saga songo | | 1500 | 107666 |
| " | " " " malo songo | | 7000 | 100666 |
| " | " " " na songo | | 2000 | 98666 |
| 11/25 | sannike jekulu ka minen misenw kɔɔri bilasiralaaw ka dumuni songo | | 1500 | 97166 |
| 11/25 | majɔ dɔgɔlabaara sara kg 32820 x t 1,2 | 7877 | 2400 | 94766 |
| " | majɔ kunnata kg 115 x d 19 | 2185 | | 102643 |
| 12/15 | mangasa tɔli songo 35 x d 900 | | 31500 | 104828 |
| " | mangasa jiri songo (m 40 x d 240) | | 9600 | 73328 |
| " | mangasa pɔnti songo (kg 3 x d 400) | | 1200 | 63728 |
| " | mangasa negejuru songo | | 1000 | 62528 |
| " | mangasa jo sara | | 5000 | 61528 |
| 12/20 | mangasa tɔli genge sara | | 6000 | 56528 |
| 1/15/82 | niwakini san songo | | 9000 | 50528 |
| 1/16 | kɔɔri dɔgɔlabaara sara (filanan) kg 54840 x t 2,8 | 30711 | | 41528 |
| " | kɔɔri kunnata (filanan) kg 386 x d 26 | 10036 | | 72239 |
| 1/20 | petɔrɔli songo (l 64 x d 71) | | 4544 | 82275 |
| 2/1 | sebeñ mara kesu | | 1000 | 77731 |
| 2/2 | gafe songo (50 x d 160) | | 8000 | 76731 |
| 3/2 | sanni jekulu nisondiyalan tinminemusow | | 10000 | 68731 |
| " | dɔgɔtorow nisondiyalan | | 3000 | 58731 |
| 3/12 | madu ka juru sara | 1250 | 4000 | 55731 |
| 3/13 | wari bilalen banki la | | | 51731 |
| 3/15 | dirisa ka juru sara | 3000 | 20000 | 52981 |
| 3/17 | birama ka juru sara | 800 | | 32981 |
| 3/20 | zofere ka pangini sara | | 20000 | 35981 |
| 3/25 | dunan fana | | 200 | 36781 |
| 4/2 | dugu saraka saga ni ba songo | | 2600 | 16781 |
| 4/11 | shaka ka dono | | 2000 | 16581 |
| 4/15 | dunan fana | | 1250 | 13981 |
| | | | | 11981 |
| | | | | 10731 |

2. Jinan tōn jatemine cogo

Sətanburu kalo ni əkutəburukalo la, sani sannifeere kura ka damine, o min be wari lase tōn ma, tōnsigi be ke : şan temenen ka wari donna da minnu fe, o be ʃefə dugu mögə bëe ye.

Min be ʃefə fələ, o ye jinan san kōn tōn ye. O baara in be ʃefə nin cogo in na : an b'a jatemine ko an ka forobaton y'a sinsin jago de kan ka wari sərə. O jago sira ye a ka baara diliman saba ye : minen koyə, juru koyə, ani sannifeere.

- wari be sərə o baara diliman saba la. O ye jinan san kōn sərəw ye.
 - o jago te se ka ke ni musaka ma ke. O la, musaka ninnu be wele ko :
- tōn ʃesigi musakaw.**

O la, san sərəw ni san musakaw be bə ʃogən na, yaasa ka jinan san kōn tōn hake dən.

Kesu ʃefəli səben de b'a to ni dugu yiriwa tōn sərəw n'a musakaw be se ka dən k'a dantige : wari min sərəla ni musaka minnu kera baara diliman saba ko la, o bëe be ʃenatəmə kesu ʃefəli səben kōn, k'u jatemine, ka jinan tōn səben labən : min ni min ka surun, olu be səben yɔrə kelen na. O yɔrə dam-ədəw file nin ye :

Sərəw

1. kɔɔri dəgəlabaara saraw.
2. kɔɔri sannifeere kunnataw.
3. nɔ dəgəlabaara saraw.
4. nɔ sannifeere kunnataw.
5. maajɔ dəgəlabaara saraw.
6. maajɔ sannifeere kunnataw.
7. mobiliba tabaga niyɔrə (o ye wari dilen ye kɔɔritigiw fe, minnu ka kɔɔri ma pese dəgə la sannijekulu fe, n'u ye mobili fa ka taa n'a ye pɔnbasikili la).
8. kɔɔri jugu sɔŋɔ (ni dugu benn'a kan ka kɔɔri jugu bëe feere k'a wari bila dugu yiriwa tōn kesu kōn).
9. dugu yiriwa tōn sara BNDA ka juru ko kan.
10. wari jate bə kunnafa (ni fili kera : magone minenw sarala ka wari to min to, o be bila kesu kōn... walima ni dugu juru sarala ka wari to min to, o be don kesu kōn... o n'a ʃogənnaw...).

Tōn ʃesigi musakaw

1. minen misen sɔŋɔ (kaye, biki, ɛregiliw, gɔmuw, sakosi, jatemine man san piliw, minen misen minnu sanna sannifeere kama...).
2. tōndenw nisondiyalan, i n'a fə sannikelaw, kɔɔri ladonnaw, mobili bila-sirabagaw, sannifeere ni juru kalan musakaw, ani musaka fən o fən n'a be ke tōndenw ye baara diliman saba in kan.
3. minen dilan siraw.
4. minen singa sara (basikili, kɔɔri siri bɔrew...).
5. minen tijelenw sara wari kɔɔri sene baarada ma (nɔgə walima furaji mana tijə, wali ka sojə).
6. wari jate bə dəselən (ni fili kera minenw sarali wari la ka dəsə, o be bə kesu kōn... walima ni dugu juru wari da dəsəra ni hake min ye, o bəbə ke kōn... o n'a ʃogənnaw...).

Ninan san toc musakaw

Wacoros ninan san toc musakaw
danfaraw suncoros

danfaraw suncoros
danfaraw suncoros

| Ninan wacros | | Toc nesigi musakaw | |
|---|----------|--|----------|
| danfaraw | suncoros | danfaraw | suncoros |
| kōri dōgōlabaara saraw kōri sannifeere kunnataw cu sannifeere kunnataw maaŋo dōgōlabaara saraw maaŋo sannifeere kunnataw mobili tabaga niyōro kōri jugu sōngo ton sara BNDA ka juru ko kan wari jate bo kunnata | | minen misen sōngo tōndenw nisōndiyalan minen dilan saraw minen singa sara minen tijelenw sara wari jatebo deselen | |
| mume..... | | mume..... | |

3. Warije yelema cogo ninan

Tönsigi kelen in sen fe, tila mana ke ninan töno nəfoli la, warije yelema cogo kera min ye ninan san kono, o fana be dantige, k'a nəfo dugu mögaw ye.

O be damine ni wari sorolen nəfoli ye : wari min donna kesu kono ka fara ninan töno kan, o ni ninan töno yere, o bəs lajelen be jateminé. O wari bəs lajelen de be **wele ko "bolo koro warije"**.
Bolo koro warije in jateminé man go, bawo wari sorolen bəs sebennen be kesu nəfoli seben kono.

Baara kera ni wari min ye ninan san kono, o fana be nəfo, k'a jateminé, k'a wele ko **"bolo koro warije dondaw"**. Wari in donna da minnu fe, o be se ka ke musaka ye, ani juru donnen, ani wari maralen.
O bəs be se ka jateminé, bawo o wari bolen bəs sebennen be kesu nəfoli seben kono.

Baara ke ni wari min ye (n'o sebennen be bolo koro warije dondaw yorow la), o wari hake ni kesu kono wari hake mana kafo pogon kan, o mumé hake ni bolo koro warije hake ka kan ka ke kelen ye. N'o ma ke, fili kera yoró do la.

Bolo koro warije ni bolo koro warije dondaw be seben tuma min, min ni min ka surun, olu be seben yoró kelen na. O yorow file nin ye :

Bolo koro warije

1. salon wari to.
2. salon minen to feerelenw (nogó wali posoni minnu ye san yelema manga sa kono).
3. ninan töno : o ye wari ye, min sorola baara diliman saba jate bo la, n'o jateminena a dan ma.
4. dəch sara.
5. tōn ka juru talen banki la wali töndenw fe (banki walima töndenw mana juru don tōn na).
6. wari talen banki la : ni wari maralen be ton bolo banki la, wali kotoñere kesuba kono, n'aw ye do ta o la, o ye bolo koro warije ye.
7. bagan marabali tigiw nangili (tōn be wari min bin töndenw kan, n'u ka baganw ma lamara).
8. bolomafaraw (töndenw, denmisew ka tōn, musow ka tōn, tōn foro ani kalan foro, o n'a pogonnaw...).
9. tōn yiriwa sira tow ka wari donnen kesu kono, i n'a fo jo gosi mansin, jo si mansin, fura kesu, butiki, jiginew, u n'a pogonnaw...
10. tōn ka minen singalen (basikili, kɔri siri bore, u n'a pogonnaw...).
11. dəmə kelenw sara, i n'a fo sanni ke jekulu mana sanni ke dugu were ye,

Warijs yelema cogo ninan

| Bolo kɔrɔ warijs | | Bolo kɔrɔ warijs dondaw | |
|---|--------|---|---------------------------|
| danfaraw | dɔrɔmɛ | danfaraw | dɔrɔmɛ |
| salon wari tɔ salon minen tɔ feerelen ninan tɔnɔ dɔnɔ sara tɔn ka juru talen wari talen banki la bagan tigiw nangili bolomafaraw tɔn yiriwa sira tɔw tɔn ka minen singalen dɛmɛ kelenw sara | | MUSAKAW - sɔrɔ yiriwa musakaw - dɔnniya yiriwali musakaw - hadamadenya musakaw - juru saralenw - nafa sira wərew | |
| | | JURU DONNENW - wɔnɔp - juru nebila - juru donnen mɔgɔ were la | |
| | | WARI MARALEN - minen tɔ san wari - wari bilalen yɔrɔ la | mumɛ + kesu kɔnɔ ta |
| mumɛ..... | | mumɛ..... | |

Bolo kɔrc warije dondaw

- Musakaw

1. sɔrc yiriwa musakaw :

o ye musakaw ye, minnu no be meen dugu kɔrc. U b'a to fana dugu b'a ka baara dilimanw ke : musakaw don, min be ke sababu ye ka nafa ladon dugu kɔrc.

I n'ā fo pɔn ni sira dilanni, bagan minni yɔrc dilanni, misi sɔgo yɔrc jɔli, a n'a nɔgɔnnaw.

minen minnu be san caman si, olu sanda be bila sɔrc yiriwa musakaw la. I n'a fo tabali ni siyezi minnu sannen sannifeere kama, jate mine mansin, basikili, kɔcri siri, bɔrew, puwa.

2. dɔnniya yiriwali musakaw :

O ye musakaw ye, minnu nesinnen be dɔnniya sɔrɔli ma.

I n'a fo : balikukalanso, walamba, kayew, lakerɛ, gafew, lanpanw, gafe kɛsu, tabali, sigilanw, mobili sara (min be di dugu baara kalan denw ma n'u be taa kalan yɔrc la).

Kalandenw ka sirafana, karamogɔ nisɔndiyalan, kalanforo musakaw, o n'a nɔgɔnnaw.

3. Hadamadenya sinsili musakaw :

- sarakaw,
- dugu san yelema nənajew,
- tiyatiri laben, ntolatanw n'o nɔgɔnnaw,
- jiginniso jɔli,
- furakesu, niwakini sɔngɔ,
- nisɔndiyalan ka nesin niwakini dila ma, ani dugu dɔgɔtɔrɔ, tin minemuso, misi dɔgɔtɔrɔ, o n'a nɔgɔnnaw,
- kɔlɔnda labenni,
- tɔn ka dème ka nesin no si mansin musaka dɔw ma
(nəbila sarali, dème ka nesin musow ka nɔsi ma...)
- bolomafara faama kunkow la : kiri tige musaka walima alimandiw ka nesin dugu ma, zofere ka nangili, kumandanso ka bolomafara nininen, polisi wali zandarama ka nangili, u n'a nɔgɔnnaw.

4. Juru saralenw (kɔɔrisenɛbaarada ma, banki ma, tɔndenw ma...)

5. Wari min bora ka nesin nafa sira werew ma : kɔcri tulu, kɔgo, petɔrɔli, jiginew, no si mansin, no gosi mansin, butiki, u n'a nɔgɔnnaw.

- Juru donnenw tɔn fɔ

1. nɔnɔw (juru donnen tɔndenw na).
2. juru sarataw nəbila (tɔn ka juru nəbila ka nesin kɔcri sene baara ma, walima banki ma).
3. juru donnen mɔgɔ werew la (jagokela n'a nɔgɔnnaw).

- Maralen : wari min bora kɛsu kɔrc ka taa lamara yɔrc werew.

1. minen tɔ san wari (salon minen tɔ min sira mangasa kɔrc).
2. wari bilalen banki la, walima kɔri sene baarada kesuba la.

4. San nata baaraw

N'an tilara san wari jate bo siraw nefoli la, o yoro la, an be se k'an hakili jakabo san nata baaraw la.

San nata wari

An be se ka jateminé ke san nata söröw kan (dögölabara saraw, kunnataw, tönforo, a n'a pogonaw), k'a d'a kan, an be kene seneta haké dón.

N'an y'an sinsin san temenen musakaw kan, an b'a dón, minnu jibiyalen don an kan : kalan musakaw, kénéya sabatili musa-sannifeere musakaw, tön ka juru sarataw, ani musaka tów minnu be ke san o san.

San nata baara ketaw

N'o kéra, an b'a dón, an be se k'an kogó da baara minnu na ni wari to ye, k'a da duguden ka njaniya siri kan.

Nir baara in sen fe, lakkiden ni balikukaalan kuntigi be se k'an deme ketaw jateminé na.

5. Jateminə mansin

Jateminə mansin bə mögə dəmə jateminə na, fo k'a je, n'i sera a kəcogo la, a baara ka teli, a fili ka dəgo. A taamashyen n'a baara kəcogo file nin ye kafoli, dəbəli, sigiyərəmali ani tilali kan.

Jateminə mansin taamasinyenw :

- taamasinyen minnu b'a je kan, olu fölö fölö ye **jatedenw** ye :

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | | |

- **Jatemansin baara kəcogo :**

| | |
|------|---|
| ON/C | o bə mansin mənə, ani ka jate tijə ka bə yen. |
| OFF | o bə mansin faga. |
| CE | o bə filiw tijə ka bə yen, sani ka da wərə seben. |

- **Jatekalan taamasiyenw :**

V nin ye jate də taamasiyen ye, min bə je föö kalan wərə la.

X tilali taamasinyen
- sigiyərəmali taamasinyen.
+ dəbəli taamasiyen.
= kafoli taamasiyen.

M + jaabi dilan.

M - ka kafoli jaabiw lasago, n'i bə kafoli caman ke.

RM ka dəbəli jaabiw lasago, n'i bə dəbəli caman ke.

CM ka kafoli walima dəbəli jaabi lasagolenw jira.


% ka jaabi lasagolenw tijə ka bə yen.

jaabi sərəta kəmə o kəmə kan.


ka tomi bila daw ni pəgən cə da dafabaliw la. A bə ke nkəri ye bolo la. (Nin taamashyen bə je föö kalan wərəw la).

Laadilikaw


- kana ninə ka mansin faga (ka OFF digi), n'i tilala jateminə na.
- i ka pili falen ni daw tə bə kosebə.
- i ka mansin mara a foroko kənə ni baara banna.

Jatemine mansin

6 8 2 9 G



4 3 2 1 0



Daw səben cogo mansin kōnō misali 5236
 N'i bē da min səben mansin kōnō, i b'a jatedenw digi kelen kelen, i n'a fo
 i b'a kalan cogo min na.
 i bē fōlō ka 5 digi,
 ka sōrō ka 2 digi,
 ka sōrō ka 3 digi,
 ka sōrō ka 6 digi.
 O la, 5236 bē bō mansin kan.

Kafoli kēcogo misali : 5236 + 4978

I bē mansin mēnē, ka taamasinyen kelen kelen digi, a səbennēn bē cogo
 min :

$$5 \ 2 \ 3 \ 6 + 4 \ 9 \ 7 \ 8 = \text{a jaabi bē bō : } 10214.$$

O cogo file :

| | |
|----------------------------------|-------|
| i bē da fōlō səben | 5236 |
| i bē kafoli taamasinyen digi | + |
| i bē filanan səben | 4978 |
| i bē jaabi dilan digi sijē kelen | = |
| jaabi bē bō i kōrō | 10214 |

Dōbōli kēcogo misali : 9412 - 5786 =

I bē mansin mēnē, ka taamasinyen kelen kelen digi, a səbennēn bē cogo
 min :

$$9 \ 4 \ 1 \ 2 - 5 \ 7 \ 8 \ 6 = \text{a jaabi bē bō : } 3626$$

O cogo file :

| | |
|----------------------------------|------|
| i bē da fōlō səben : | 9412 |
| i bē dōbōli taamasinyen digi | - |
| i bē da filanan səben | 5786 |
| i bē jaabi dilan digi sijē kelen | = |
| jaabi bē bō i kōrō | 3626 |

Sigiyōrōmali kēcogo misali : 563 x 15 =

I bē mansin mēnē, ka taamasinyen kelen kelen digi, a səbennēn bē cogo
 min :

$$5 \ 6 \ 3 \times 1 \ 5 = \text{a jaabi bē bō : } 8445$$

O cogo file

| | |
|-----------------------------------|------|
| i bē da fōlō bō mansin kan | 563 |
| i bē sigiyōrōmali taamashyēn digi | x |
| i bē da filanan bō mansin kan | 15 |
| i bē jaabi dilan digi sijē kelen | = |
| jaabi bē bō i kōrō | 8445 |

Tilali kēcogo

I bē mansin mēnē, ka taamasinyen kelen kelen digi, a səbennēn bē cogo
 min :

$$4 \ 2 \ 5 \ 0 - 2 \ 5 = \text{a jaabi bē bō : } 170$$

O cogo file :

| | |
|-------------------------------|------|
| i bē da fōlō mansin kan : | 4250 |
| i bē tilali taamasinsyēn digi | - |
| i bē da filanan bō mansin kan | 25 |
| i bē jaabi dilan digi | = |
| jaabi bē bō i kōrō | 170 |